

UDK: 347.235.11 (497.6)
Pregledni znanstveni članak

Mr Đemaludin Mutapčić,
advokat/odvjetnik

ZNAČAJ OBAVLJANJA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH POSLOVA U NADLEŽNOSTI SUDOVA U ZAKONODAVSTVU I PRAVNOJ PRAKSI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Sažetak

Sa pravne tačke gledišta (načelo pravne sigurnosti, načelo pouzdanja u zemljišne knjige i dr.) i u ovom momentu veoma je aktuelno i važno pitanje, da li će i u Federaciji Bosne i Hercegovine doći do napuštanja sudskog koncepta vođenja zemljišnih knjiga i njenog prelaska u nadležnost organa izvršne vlasti? Naime, u traženju odgovora na ovo pitanje vodile su se rasprave, ali uglavnom unutar geodetske struke, dok se pravnička struka o istoj materiji do sada uglavnom, odnosno u dovoljnoj mjeri do sada nije očitovala.

Pravno je interesantno ukazati da su odredbe člana 41. stav 2. i člana 58. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine navedene u izreci presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-22/16 od 06.03.2019. godine, koja je objavljena dana 24.04.2019. godine.

Slijedom toga ovim radom želimo dati doprinos u parlamentarnoj proceduri o Nacrtu zakona o premjeru i registraciji nekretnina s ciljem, da prije svega ukažemo na nužnost usklađivanja zakona i veliku odgovornost za ukidanje zemljišnoknjižnih ureda pri općinskim sudovima kao nezavisnim i nepristrasnim zakonom ustanovljenim sudovima.

Sadašnje stanje evidencije nekretnina može se premostiti na taj način da se putem digitalizacije odnosno primjenom novih računarskih tehnologija u zemljišnoknjižnom sistemu sudovi i službe za katastar tako umreže i komuniciraju da se dobije javna evidencija nekretnina u koju zemljišnoknjižni sudovi i katastar u okviru svojih nadležnosti pohranjuju podatke o nekretninama na osnovu i u okviru sudskog koncepta zemljišnih knjiga i uz primjenu važećeg Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: sud, zemljišna knjiga, katastar, saradnja, umrežavanje, digitalizacija.

1. UVOD

Cilj ovog rada je da ukaže na veliku odgovornost za ukidanje zemljišnoknjižnih sudova¹, a što se reflektuje na povećanje stranih investicija. Napuštanje sudskog koncepta zemljišnih knjiga bi prouzrokovalo značajne pravne posljedice, posebno zbog toga što se zemljišne knjige ne bi vodile prema pravilima sudskog postupka, nego prema pravilima upravnog postupka. Zašto se odričemo sudskog koncepta zemljišnih knjiga? Transformacija stvarnog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine zasniva se na sudskom konceptu zemljišnih knjiga. Radi toga, to je veoma aktuelno i važno pitanje, koje zaslužuje poseban interes i pažnju pravničke i druge naučne i stručne javnosti sa pravne tačke gledišta i posebno načela pravne sigurnosti², kao i načela zemljišnoknjižnog prava. Generacije diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom školovale su se na zemljišnoknjižnom pravu. Zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine vode sudovi duže od stotinu dvadeset godina.³ Zakon o stvarnim pravima, koji se primjenjuje od 06.03.2014. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao sistemski i reformski zakon, zasnovan je na sudskom konceptu zemljišnih knjiga, a ne na nadležnosti organa uprave za vođenje zemljišnih knjiga. Osim toga, sudska praksa u sporovima o nekretninama zasniva se na načelu pouzdanja u zemljišnu knjigu odnosno na sudski koncept zemljišne knjige. U takvoj situaciji postavlja se pitanje: zašto napuštati sudske knjige? Da li ima osnova i opravdanja da prestane važiti Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine? Zašto Nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina od 23.12.2015. godine uopće sadrži dio koji se odnosi na registraciju nekretnina u situaciji postojanja važećeg Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine?

¹ Glavna namjera ovog rada jeste ukazati na značaj ostanka vođenja zemljišnih knjiga u domeni sudske vlasti, te da se problematika odnosa zemljišnih knjiga i katastra sagleda sa svih aspekata, pa tako i aspekta pravne struke, pri čemu će biti osigurana još veća pravna sigurnost i tačnost podataka koji se odnose na nekretnine i prava na nekretninama. Termin "zemljišnoknjižni sud" u ovom radu se koristi da označi stvarno i mjesno nadležni sud na čijem se području nalazi nekretnina za obavljanje zemljišnoknjižnih poslova u skladu sa Zakonom.

² I načelo pravne sigurnosti je također dio prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i člana II / 3. e) Ustava Bosne i Hercegovine. O tome detaljnije u Odluci o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 313/16 od 11.05.2018. godine, dostupna na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine www.ustavnisud.ba

³ Sadik Šehić, 112 godina Gradačačkog suda (1887. – 1999.), izdavač Općinski sud u Gradačcu, Gradačac, 1999. str. 124-126. Na primjer, za Općinski sud u Gradačcu zemljišne knjige, koje su sačuvane kako iz perioda 1887. godine, tako i svih narednih godina, pa do danas, predstavljaju izuzetnu dokumentacionu, upotrebnu, arhivsku i historijsku vrijednost.

i Hercegovine (u daljem tekstu: ZZK), koji je u dosadašnjoj primjeni pokazao dobre rezultate.⁴ Moguće je da su zemljišne knjige i katastar i dalje dvije odvojene javne evidencije o nekretninama uz međusobnu saradnju i komuniciranje između zemljišnoknjižnih sudova i katastarskih ureda, te drugih javnopravnih tijela⁵.

2. SUDSKI KONCEPT ZEMLJIŠNIH KNJIGA

2.1 Sudski koncept zemljišnih knjiga u vezi Zakona o stvarnim pravima

U članu 27. tačka 4. d) Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da je općinski sud nadležan da obavlja zemljišnoknjižne poslove u skladu sa zakonom.⁶ Prema odredbama člana 14. stav 1. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine⁷ zemljišne knjige u stvarno i mjesno nadležnim sudovima vode posebni zemljišnoknjižni uredi, a nadležni službenik za vođenje zemljišnih knjiga naziva se zemljišnoknjižni referent i taj referent postupa pod nadzorom zemljišnoknjižnog sudije, s tim da oni odluke u vezi sa vršenjem upisa u zemljišnim knjigama donose **samostalno** u skladu sa tim zakonom i drugim propisima.

Transformacija stvarnog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine zasniva se na sudskom konceptu zemljišnih knjiga⁸.

⁴ Za reformu zemljišnoknjižnog prava u Bosni i Hercegovini karakteristična je i aktuelna misao nobelovca književnika Ive Andrića u njegovom djelu "Rzavski bregovi", koja glasi: "Ali i taj se posao dovrši. Konačno sva zemlja bi premjerena i razgraničena, sva se šuma obilježi i podijeli. Seljaci se navikoše da idu u **gruntovnicu** kao u crkvu ili mehanu." Ukaže se da je termin "gruntovnica" običajnog a ne stručnog i zakonskog naziva i označava zemljišnoknjižni ured u domeni sudske vlasti.

⁵ U Republici Hrvatskoj su zemljišne knjige i katastar i dalje dvije odvojene javne evidencije o nekretninama, a pri tom se ne uspostavlja nova jedinstvena evidencija. O tome vidjeti Tatjana Josipović, Elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama – početak digitalne transformacije pravnog prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj , Zbornik radova „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Mostar, 2019. godine.

⁶ Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14).

⁷ Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 58/02, 19/03 i 54/04).

⁸ O transformaciji stvarnog prava detaljnije vidjeti kod Melihe Povlakić, Transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2009.

Zakon o stvarnim pravima⁹, kao sistemski i reformski zakon, zasnovan je na sudskom konceptu zemljišnih knjiga, a ne na nadležnosti organa uprave za vođenje zemljišnih knjiga.

2.2. Sudski koncept zemljišnih knjiga u vezi Nacrtu zakona o premjeru i registracijsi nekretnina

U Nacrtu zakona o premjeru i registracijsi nekretnina od 23.12.2015.godine predviđeno je da prestane važnost Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine¹⁰ odnosno napuštanje sudskog koncepta zemljišnih knjiga.

Ovdje treba ukazati da je Bosna i Hercegovina prva republika u bivšoj SFRJ koja je donijela Zakon o premjeru i katastru nekretnina.¹¹

U vezi Nacrtu zakona o premjeru i registracijsi nekretnina (u daljem tekstu: Nacrt)¹², ukazuje se na slijedeće:

⁹ Službene novine Federacije BiH, br. 66/13 i 100/13. Tako u članu 27. Zakona o stvarnim pravima zakonodavac koristi terminologiju: "navodeći tačne zemljišnoknjižne i katastarske podatke nekretnine".

¹⁰ Službene novine Federacije BiH, br. 58/02, 19/03 i 54/04. Na taj način, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđujući dana 23.12.2015. godine Nacrt tog zakona, u ovoj fazi zakonodavnog procesa, opredijelila se protiv sudskog koncepta zemljišnih knjiga. Tehnički obrađivač Nacrt tog zakona je Federalno ministarstvo pravde, koje je bilo tehnički obrađivač i Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, čije se uklanjanje iz pravnog sistema sada traži, a što se kosi sa ranijim konceptom istog Ministarstva.

¹¹ Službeni list SRBiH, br. 22/84 i dr. O tome Slavica Krneta, Primjedbe povodom Nacrtu zakona o premjeru i katastru nekretnina, Advokatura Bosne i Hercegovine, br.33-36/1983. Vidjeti više u navedenom radu o prigovorima na račun same koncepcije jedinstvene evidencije nekretnina kao i pojedinih normativnih rješenja, uz konstataciju autorice da Nacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina: "predstavlja krupan promašaj" (str. 20). **Tvorci nove evidencije stavili su u istu ravan tehničke podatke o zemljištu i zgradama sa podacima o pravima na njima.** Vrlo je ubjedljiv i prigovor na sam naziv Zakona: "Zakon o premjeru i katastru nekretnina. Nikoga, ne samo laika, već ni pravnika, ovakav naziv ne bi upozorio da se radi o zakonu koji je preuzeo i funkciju zemljišne knjige. Svakog bi ovaj naziv zakona navodio na pomisao da se radi o katastru, dakle, normama o specifičnim registrima ili evidenciji podataka o nekretninama, koji služe za razne svrhe i ciljeve, a kod običnog čovjeka u pravilu bi izazvao predstavu o institutu koji vodi računa o poreskoj obavezi" (Slavica Krneta, op. cit. str. 12-13). U vezi s tim, ukazuje se da se isti prigovori mogu staviti i nazivu iz Nacrtu od 23.12.2015. godine: "Zakon o premjeru i registracijsi nekretnina".

I

Nakon što je 06.03.2014.godine počela primjena Zakona o stvarnim pravima, kao **SISTEMSKOG ZAKONA**, uputan je novi naziv Nacrta zakona o premjeru i registracijsi nekretnina, tako da novi naziv glasi:

“**ZAKON O PREMJERU I KATASTARSKOJ REGISTRACIJI NEKRETNINA**”

Ovo s toga što je navedeni sistemski zakon preuzeo Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine kao kompatibilan sa Zakonom o stvarnim pravima.

Iz tih razloga uputno je izvršiti usklađivanje Nacrta sa važećim Zakonom o stvarnim pravima, koji kao sistemski i reformski zakon uživa prednost pred svim drugim zakonima iz oblasti stvarnog prava, uključujući, a ne ograničavajući se na zakonsku materiju premjera i katastarske registracije nekretnina.

Shodno inicijativi iz tačke 1. ovog dijela rada uputno je u cijelokupnom tekstu Nacrta prije riječi: “registraciji nekretnina” navesti riječ “katastarske”, u odgovarajućem padežu.

II

Na način izložen u glavi I tač. 1, 2. i 3. ovog osvrta osnovano je da se u prijelaznim i završnim odredbama u članu 218. stav 1. Nacrta brišu riječi: “Zakon o zemljišnim knjigama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02, 19/03 i 54/04)”, kao i sve ostale odredbe Nacrta koje upućuju na prestanak važnosti tog Zakona o zemljišnim knjigama.

III

Imajući u vidu izloženo u glavama I i II ovog dijela rada, u pravnom sistemu u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavlja pravno postojanje sudski koncept zemljišnih knjiga kao javnih knjiga koje vode općinski sudovi prema mjestu gdje se nekretnina nalazi na osnovu i u okviru važećeg Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.

Što se tiče zaštite ljudskih prava u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama¹³ svakako je bolje da zemljišnoknjižni ured ostane u sudu, jer bi se time osigurala tri temeljna principa navedene konvencije i Ustava Bosne i Hercegovine, i to: pravo na imovinu, zabrana diskriminacije i jednakost pred zakonom.

Ovo je i u skladu sa principom podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, na kome se zasnivaju Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i svih deset kantonalnih ustava¹⁴.

¹³ “Službeni glasnik BiH”, broj 6/99

¹⁴ Da bi se donio Zakon o premjeru i registraciji nekretnina u istovjetnom tekstu utvrđenom u njegovom Nacrту od 23.12.2015. godine nužno je prethodno izvršiti ustavne pro-

U protivnom odnosno u slučaju da zemljišne knjige ne vode sudovi, došlo bi do kršenja navedenog principa podjele vlasti. Sud je sud. Organ uprave je organ uprave u sistemu izvršne vlasti, koji postupa na osnovu i okviru načela Zakona o upravnom postupku kao procesnog zakona. Sudska kontrola upravnog akta propisana je Zakonom o upravnim sporovima.

IV

Osim toga, uputno je cito Nacrt uskladiti sa važećim Zakonom o principima lokalne samouprave¹⁵ u pogledu nadležnosti jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) a ne kantona, a u vezi materije koja se uređuje u Nacrtu. Tako je od 1958. godine gradsko građevinsko zemljište resurs u nadležnosti općina, a ne drugih nivoa vlasti. Drugi nivoi vlasti mogu zahtijevati pretvorbu i upis vlasništva u svoje ime ukoliko su bili nositelji prava korištenja na gradskom građevinskom zemljištu.¹⁶ Važno je ukazati na odnos Nacrta prema jedinicama lokalne samouprave. Kada se sagledaju citirane odredbe Nacrta i njegove cjelovitosti, ne može se oteti utisku da je Predlagač ovakvog teksta imao u vidu samo jačanje kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i potpuno razvlašćenje općina i gradova, kao jedinica lokalne samouprave. To je sasvim suprotno odredbama važećeg Ustava Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima, kao što su: član VI, Amandman VIII, Amandman XCVI, Amandman XXVI i dr. Tekst Nacrta suprotan je odredbama Zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine u svim segmentima i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Pored toga, poznata je činjenica, posebno u Kantonu Sarajevo, da postoje pravomoćne, a još uvijek neprovedene odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u kojima je utvrđena povreda prava jedinica lokalne samouprave općina i Grada Sarajeva. Ovakav tekst Nacrta direktno zadire u nadležnost općine i gradova i njihovih službi u dijelu koji je od životnog značaja za građanke i građane, kojima službe za imovinskopravne poslove i katastar,

mjene u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je član 11. Nacrta, koji uvodi u pravni sistem kantonalne organe uprave nadležne za geodetske poslove i registraciju nekretnina, očigledno imao u vidu jačanje kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Federalne geodetske uprave na uštrb općina i gradova, kao jedinica lokalne samouprave, a što je suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnim ustavima, kao i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i Zakonu o principima lokalne samouprave.

¹⁵ Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06

¹⁶ Meliha Povlakić, Pretvorba prava na gradskom građevinskom zemljištu – Neverending story ?, Zbornik radova „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Mostar, 2019. godine, str. 146.

službe za urbanizam i građenje stoje na raspolaganju, uz primjenu propisa o građevinskom zemljištu i prostornom uređenju, a koji bi trebalo istovremeno da pretrpe usaglašavanje sa ovim Nacrtom.

Prema članu 218. stav 1. Nacrta predviđeno je da prestaje važnost Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući odredbe o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti sudova za vođenje zemljišnih knjiga iz čl. 11. i 12. tog Zakona.

Iz toga proizlazi da prema Nacrtu zemljišne knjige ne bi bile u nadležnosti sudova, nego u nadležnosti organa uprave, tako da bi registraciju nekretnina trebalo da vodi deset kantonalnih samostalnih upravnih organizacija u upravnom postupku.

S obzirom na to, a kako se Nacrt odnosi i na stvarnu i mjesnu nadležnost općinskih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine propisanu u Zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, zakonito je i uputno da se i Visoko sudska i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u okviru svoje zakonske nadležnosti u pravosudnom sistemu očituje i uključi u parlamentarnu proceduru pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Nacrta tog Zakona.

U vezi s tim, data je inicijativa da se na ovu temu održi sjednica tog Vijeća te da se nakon rasprave daju odgovori tog Vijeća na pitanja koja mogu da budu: da li Vijeće podržava Nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina odnosno napuštanje sudskog koncepta zemljišnih knjiga i gašenje zemljišnoknjižnih ureda pri sudovima?¹⁷

Na osnovu navedenog, bitno je napomenuti da je pravni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine cijelovit, pa bi parcijalni pristup pravnom sistemu doveo do narušavanja jedinstva tog sistema.

¹⁷ U dopisu Visokog sudskeg i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2797-2/14 od 26.09.2014. godine o sudskom konceptu zemljišnih knjiga u vezi Nacrta zakona o premjeru i registraciji nekretnina (koji je usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ranijem sazivu) istaknuto je da navedeno Vijeće, u skladu sa članom 17. tačka 28. Zakona o Visokom sudsakom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), razmatra nacrte/prijedloge propisa dostavljene od strane ovlaštenog predлагаča, te da u konkretnom slučaju ovlašteni predлагаč nije zatražio mišljenje Vijeća na Nacrt tog zakona. Ukoliko ovaj nacrt zakona bude usvojen u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uz pokretanje javne rasprave, Vijeće će od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zatražiti da mu se isti dostavi na davanje mišljenja.

3. ARGUMENTACIJA PROTIV SUDSKOG KONCEPTA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Protivnici sudskog koncepta zemljišnih knjiga¹⁸, pored ostalog, ističu pravnu komponentu katastra. Prema njihovom mišljenju pravna komponenta katastra je odlika svih modernih katastara u Evropi. To je koncept vlasničkog katastra u kojem se od strane države garantiraju granice vlasništva koje su evidentirane u katastru. Ovo je posebno bitno jer se rješenje koje se nudi kroz Nacrt zasniva na tom konceptu, čak štoviše, prate se i najnovija rješenja iz švicarskog kataстра koja se odnose na upis javnih ograničenja na nekretninama u katastru.

ZZK se Nacrtom stavlja van snage, što je formalno tačno, ali faktički nije. Stoga bi bilo ispravno navesti da je cijeli zakon faktički uključen u novo rješenje iz Nacrta, tako da se zemljišna knjiga i sve procedure vezane za nju u potpunosti zadržavaju. Jedina razlika je ta što se više ne vode pri sudu, nego u posebnom nezavisnom tijelu koje se jedino i isključivo bavi vođenjem katastra i zemljišnih knjiga, koji se zajedno zovu registar nekretnina. Iz naprijed navedenog u velikoj mjeri upitno je problematiziranje modela predviđenog Nactom, s aspekta Zakona o stvarnim pravima.

U dijelu teksta u kojem se tretira nadležnost lokalne samouprave u domeni katastra, imputira se da se odredbama Nacrta jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) oduzimaju nadležnosti. Spominju se neke nadležnosti kao što su: urbanizam, upravljanje građevinskim zemljištem, imovinsko-pravni poslovi, koje ni u kojem slučaju odredbama Nacrta, ne mogu biti oduzete JLS. Istina je da se za sve te nadležnosti koriste podaci kataстра. U svim evropskim zemljama (izuzev bosanskohercegovačkog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine), katastar u administrativnom dijelu (vođenje katastarskih evidencija i izdavanje podataka) u nadležnosti je viših razina vlasti. U tim zemljama JLS su glavni korisnici katastarskih podataka, ali se njihovo vođenje na nalazi u njihovojoj nadležnosti. Dakle, u temeljne nadležnosti JLS se, kao što je već rečeno, ne dira Nacrtom. Što se „oduzima“ JLS, kad su nadležnosti nad geodetskim poslovima u pitanju? Oduzima im se samo administriranje (vođenje promjena i izdavanje podataka katastra), a sve druge nadležnosti koje su do sada imale neformalno, kroz Nacrt se formaliziraju. Istina, uvodi se i privatna praksa, ali i JLS mogu pružati usluge terenskih mjerena u katastru pod istim uvjetima kao

¹⁸ O tome vidjeti materijale III. kongresa o katastru u BiH s međunarodnim sudjelovanjem 02.12.-04.12.2015. u Mostaru, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, Stjepana Radića 3, Mostar, www.gdhb.ba i IV. kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem 29.10. do 31.10.2019. godine u Mostaru, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, Stjepana Radića 3, Mostar, www.gdhb.ba

privatni sektor, ako to žele. Dakle sve ostaje isto samo se administriranje katastra uskladije s evropskim normama i praksom. Kad bi se doslovno primjenio federalni Zakon o lokalnoj samoupravi, svaka JLS bi bila zaseban teritorij koji bi neovisno definirao sve standarde sistema, pa onda naravno ne bi uopće pričali o ovakvim temama, niti bi bilo sistema Katastar.ba, a svaka JLS bi imala svoju neovisnu izmjjeru i katastar (nadležne za „izmjjeru, uspostavu i održavanje kataстра nekretnina“). S toga je logično da se ovaj Zakon mora mijenjati neovisno od sudbine Nacrta.

Prikazuju se iskustva iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS), a ne iz zemalja koje su sistem katastra i zemljišnih knjiga reformirale na način kako je to predloženo Nacrtom (Norveška, Švedska). „Jedinstvenu evidenciju nekretnina“ u RS nemoguće je uspoređivati s rješenjima koja bi u Federaciji Bosne i Hercegovine donio Nacrt. U RS je faktički zadržano rješenje iz 1984. godine, dok se Nacrtom nudi rješenje koje prati i zadržava tradiciju katastra i zemljišnih knjiga u Bosni i Hercegovini.

Sve što je urađeno do sad uloženim sredstvima kroz različite ranije projekte i dalje će se koristiti, tako da neće biti nikakve štete.¹⁹ Čak i u RS se koriste rezultati tih ranijih projekata, a kako neće u Federaciji, kad bi se faktički sve nastavilo raditi na isti način kao do sada. Problematiziranje kadra koji će voditi zemljišne knjige ako se usvoji Nacrt ne stoji, s obzirom na to da se, kao što je već rečeno, predloženim odredbama Nacrta u potpunosti preuzima postojeći ZZK, tako da će zemljišne knjige voditi i dalje zemljišnoknjižni referenti, koji će biti diplomirani pravnici i koji će položiti ispit za obavljanje tih poslova. Predloženim odredbama Nacrta je propisano preuzimanje svih postojećih zemljišnoknjižnih referenata u novi sistem.

4. ZNAČAJ HARMONIZACIJE ZAKONA U PRAVNOM NORMIRANJU

Donošenje svakog novog zakona izaziva potrebu da se zakoni koji važe u trenutku donošenja novog zakona dovedu u sklad sa relevantnim važećim zakonima. Ta potreba je utoliko veća ukoliko su veće promjene koje novi zakon unosi u postojeći sistem pozitivnog zakonodavstva.

Tako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u apelacionoj jurisdikciji prepoznao značaj harmonizacije²⁰ odnosno usklađivanja zakona u pravnom normi-

¹⁹ Pri tome ne treba smetnuti s uma doprinos Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ) za uspješno izvršavanje zemljišnoknjižnih poslova u sudovima da oni odluke u vezi sa vršenjem upisa u zemljišnim knjigama donose samostalno u skladu sa tim zakonom i drugim propisima.

²⁰ Termin harmonizacija pojmovno označava usklađivanje ili usuglašavanje zakona. Pojam harmonizacija potiče od grčke riječi harmonija, što znači komponiranje muzičke

ranju²¹. S tim u vezi, Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je da se njegova odluka u konkretnom slučaju dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Pravno je veoma važno i interesantno ukazati na to da Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj apelacionoj jurisdikciji ističe pravni značaj i pravne posljedice neusklađenosti zakona.

5. ZAKONODAVNI POSTUPAK

Sa pravne tačke gledišta, veoma je interesantno zapaziti da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio svoju odluku o dopustivosti i meritumu u predmetu broj AP-4077/16 od 11.10.2018. godine dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.²² Samim tim, naglašen je **značaj usklađivanja zakona u postupku donošenja zakona**. Zakonodavni postupak je spor i složen i u njemu pored zakonodavnog organa učestvuju i drugi činioци. Zakone donosi parlament, koji je brojan između ostalog upravo i zato da bi zakonodavni postupak bio spor i promišljen. Priprema zakonskog prijedloga oduzima mnogo vremena, jer su potrebna podrobna proučavanja odnosnog pitanja i vođenje računa o brojnim interesima, koje njihovi nosioci brane. Pravilo je da vlada podnosi zakonski prijedlog parlamentu.

6. PRIMJENA EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA PRILIKOM HARMONIZACIJE RELEVANTNIH ZAKONA

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine svi organi i sudovi u Bosni i Hercegovini su dužni da pruže maksimalnu zaštitu ljudskih prava i sloboda predviđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim dokumentima koji su sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, a to je navedeno u Aneksu I. na Ustav Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto ima Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, s obzirom na to da je ona integrirana u Ustav Bosne i Hercegovine i ima direktnu primjenu i prioritet nad svim drugim zakonima.

pratnje uz jednu melodiju, a harmonizirati znači dati muzičku pratnju jednoj melodiji. Detaljnije vidjeti u Klaić B. Veliki rječnik stranih riječi, ZORA, Zagreb, 1972. godine.

²¹ Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP-4077/16 od 11.10.2018. godine, dostupna na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine www.ustavnisud.ba

²² Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće.

Iako u Bosni i Hercegovini nije službeno uvedeno precedentno pravo, mi ipak sve više inkliniramo tome. Naime, po našem pravu, svaki slučaj (predmet) je za sebe, ali isto tako posljednjih dvadeset godina jako se razvila praksa slijedeњa stajališta donesena u već nekom istom ili sličnom predmetu. Tako radi i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji slijedi svoju praksu, ali i praksu Evropskog suda za ljudska prava. Kada Evropski sud za ljudska prava u nekom slučaju odluči, to bi značilo da mi sve takve ili slične slučajeve, podvodimo pod taj standard i sukladno tome Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučuje. To bi trebali da rade i redovni sudovi kao i drugi organi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Treba napomenuti da naše procesno zakonodavstvo poznaje kao razlog ponavljanja postupka odluku Evropskog suda za ljudska prava.

Prema članu II/2. Ustava Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama se primjenjuje direktno i ima prioritet nad svim drugim zakonima. To, između ostalog, znači i da se zakoni koji nisu usaglašeni sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama²³ moraju primjeniti na način na koji se neće kršiti prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, uključujući zabranu diskriminacije iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. U skladu s tim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, kao što je naprijed istaknuto, zauzeo stanovište: "da apelantica ne može snositi štetne posljedice toga što **relevantni zakoni nisu ranije harmonizirani**".

7. KRATAK OSVRT NA IV KONGRES O KATASTRU U BOSNI I HERCEGOVINI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

U Neumu je od 29.10. do 31.10.2019. godine održan 4. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem (u daljem tekstu: Kongres)²⁴. Kongres je uspješno organiziralo Geodetsko društvo Herceg-Bosne iz Mostara, a u njegovom radu sudjelovalo je oko 300 sudionika pretežno geodetske struke uključujući stručnjakinje i stručnjake iz Švedske, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Hrvatske, kao i iz Bosne i Hercegovine.²⁵

²³ Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama ("Službeni glasnik BiH" broj 6/99)

²⁴ IV. kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem 29.10. do 31.10.2019. godine u Mostaru, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, Stjepana Radića 3, Mostar, www.gdhb.ba

²⁵ Đemaludin Mutapčić, IV kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, Časopis Pravna misao, Sarajevo, broj 11-12, 2019. godina, str. 97. i 98.

Na Kongresu je prezentirano 28 autorskih radova u šest sesija, a radovi su objavljeni u Zborniku radova Kongresa. Obradene su teme organizacije sistema zemljišne administracije, moderne tehnologije u geodeziji i upravljanju zemljištem, katastar i zemljišna knjiga u praksi, registri i infrastruktura prostornih podataka i profesionalna etika.

Sa Kongresa su upućene riječi posebne zahvalnosti Projektu „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP, s kojim je produžena saradnja u naredne dvije godine.

Ukazano je na napredak koji je ostvaren u odnosu na 3. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini, koji je održan od 02.12. do 04.12.2015. godine u Mostaru, a posebno na pozitivne rezultate u oblasti digitalizacije i usklađivanja (tzv. harmonizacije) zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka nekretnine i stvaranja jedinstvene elektronske baze podataka o nekretninama.

Ocijenjeno je da se sadašnje stanje javne evidencije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine u ovom momentu može premostiti stvaranjem jedinstvene elektronske baze podataka o nekretninama, a postoji potreba povezivanja podataka katastra i zemljišne knjige nakon izvršenog usklađivanja (tzv. harmonizacije). Što se tiče prijenosa nadležnosti za vođenje zemljišnih knjiga iz suda na organe uprave i u Federaciju Bosne i Hercegovine odnosno opstanka sudskog koncepta zemljišnih knjiga, tvorci nove evidencije stavili su u istu ravan tehničke podatke o zemljištu i zgradama sa podacima o pravima na njima. O tome će u budućnosti konačnu riječ u zakonodavnom postupku dati Parliament Federacije Bosne i Hercegovine, koji je nadležan za donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti.

Na kraju ovog kratkog osvrta treba čestitati geodetskoj struci na održavanju još jednog Kongresa²⁶ i na primjernoj borbenosti za jedinstvenu evidenciju nekretnina²⁷, a pravničkoj struci poželjeti da ima aktivnu ulogu i aktivan odnos u pogledu obavljanja zemljišnoknjižnih poslova u domenu sudske oblasti za koje je odgovorna pravna struka.

²⁶ Do sada su održana četiri kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem

²⁷ Istina, u Federaciji Bosne i Hercegovine u postupku harmonizacije podataka katastra i zemljišne knjige pojavljuje se specifičan problem brisanja upisanog prava u zemljišnoj knjizi uz istovremeni upis prava u korist posjednika, koji je evidentiran u katastru.

8. DOSADAŠNJA ISKUSTVA O JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI NEKRETNINA I PRIJENOSU NADLEŽNOSTI IZ SUDA NA ORGANE UPRAVE

Što se tiče iskustava o jedinstvenoj evidenciji nekretnina²⁸ mogu se, manje-više, izdvojiti zapažanja na koja treba skrenuti pažnju u vezi Nacrta od 23.12.2015. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što su:

1. Pobornici jedinstvene evidencije nekretnina smatraju da je ista daleko praktičnija i lakša²⁹, s obzirom na to da se u jednom dokumentu spaja i zemljišnoknjižna i katastarska evidencija, što je tačno. Međutim, i pored toga, zemljišne knjige i dalje mogu ostati u nadležnosti sudova, katastar u nadležnosti službi za katastar kao organa uprave, **s tim da se računarskim mrežama i drugim informacionim tehnologijama sudovi i službe za katastar tako umreže da se dobije jedinstvena evidencija nekretnina.**³⁰ U ovom radu se ukazuje da o ovakovom načinu rješavanja problema jedinstvene evidencije nekretnina u praksi, manje-više, nema razmišljanja³¹.

²⁸ O stavovima i mišljenjima o jedinstvenoj evidenciji nekretnina u doktrini detaljnije viđeti kod Radenke Cvetić, Savremena evidencija neprekretnosti, Izdavač "3D+" Beograd, Novi Sad, 2009. str. 70-93.

²⁹ Milenko Sarić, Objedinjavanje evidencija o neprekretnostima i pravima na neprekretnostima u Republici Srpskoj, Master rad, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012. U tom radu autor zastupa suprotnu tezu od teze ovog rada.

³⁰ U doktrini o tome imamo razmišljanja. O tome vidjeti kod Tatjane Josipović, Zemljišnoknjižno pravo, Informator, Zagreb, 2001. str. 44. gdje se ističe da se vođenje zemljišnih knjiga s pomoću EOP (elektroničke obrade podataka) omogućuje LINK tako da se uvid u zemljišnu knjigu ostvaruje i izvan zemljišnoknjižnog suda preko uređaja, kojima su, na primjer, katastarski uredi, javni bilježnici, odvjetnici i druge osobe spojeni s kompjuteriziranim zemljišnom knjigom. Bitno je napomenuti da u Republici Hrvatskoj uspešno funkcioniraju zemljišnoknjižni uredi pri općinskim sudovima u sudskom sistemu te zemlje i veoma brzo se mogu dobiti aktuelni i tačni podaci za zemljišne čestice iz elektroničke baze podataka (broj zadnjeg upisa, provedba upisa, sadržaj upisa, plomba i drugi podaci) od suda u kome se vodi jedinstvena evidencija nekretnina. Imajući to u vidu, postavlja se pitanje zašto se i u Federaciji Bosne i Hercegovine ne bi primjenila uspešna iskustva iz Republike Hrvatske u pogledu uspostavljanja jedinstvene evidencije nekretnina na osnovu i u okviru sudskog koncepta zemljišnih knjiga?

³¹ Umrežavanjem sudova i službi za katastar putem računarskih mreža može se dobiti jedinstvena evidencija nekretnina. Međutim, ovdje ima veliku ulogu aktivan odnos geodeta okupljenih u Geodetsko društvo Herceg-Bosne u Mostaru preko Federalne geodetske uprave u Sarajevu. O tome vidjeti materijale III. Kongresa o katastru u BiH, 02-04.12.2015. u Mostaru. Pri tome je puno manje aktivna pravnička struka, iako su generacije diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom školovane na zemljiš-

2. Suština nedostatka jedinstvene evidencije nekretnina je prijenos nadležnosti na organe uprave i tu je ključ problema. Očigledno je da to nije samo organizacijsko pitanje, već se ovdje radi i o materijalnopravnim i procesnopravnim aspektima u pravnom sistemu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3. Sud je u svom djelovanju nezavisan, samostalan i nepristrasan organ vlasti i po pravilu ne bi trebalo da postoji utjecaj na rad suda. Sudovi su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti. Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudske odnosno zemljišnoknjižnog referenta pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad.³² Zemljišnoknjižni postupak je sudske postupak, a ne upravni postupak. Obavljanje zemljišnoknjižnih poslova u domenu sudske vlasti ima dugu pravnu tradiciju i izuzetan ugled. U proteklom periodu sudske koncepcije zemljišnih knjiga je objektivno zaživio u pravnoj praksi i dao je značajan doprinos poboljšanju pravne sigurnosti na nekretninskom tržištu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4. Ako se pitanje nepostojanja nezavisnosti i samostalnosti rada organa uprave dovede u vezu sa ustavnim principom prava na imovinu³³, može se reći da se pravo na imovinu dovodi u pitanje u zakonodavstvu i pravnoj praksi. Očigledno je da se ovdje ne radi o geodetskom pitanju, nego se ovdje radi o pravnim stvarima. Isto tako, pravni likovi u upravnom i sudsakom postupku nisu isti i u upravnom postupku ne pružaju dovoljnu zaštitu prava na imovinu.

9. UMREŽAVANJE SUDOVA I KATASTRA KAO NAČIN RJEŠAVANJA PROBLEMA USPOSTAVLJANJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEKRETNINA

Kao što je u naprijed navedenom izlaganju istaknuto, jedan od realnih načina rješavanja problema uspostavljanja jedinstvene evidencije nekretnina

noknjižnom pravu. O tome, manje-više, šute zemljišnoknjižne sudske i zemljišnoknjižni referenti, notari, advokati i ostali diplomirani pravnici koji se bave zemljišnoknjižnim pravom. O tome vidjeti i materijale IV. kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem 29.10. do 31.10.2019. godine u Mostaru, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, Stjepana Radića 3, Mostar, www.gdhb.ba

³² Član 3. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14);

³³ Vidjeti član 1. Protokola 1. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (Službeni glasnik BiH, broj 6/99)

jestе umrežavanje zemljišnoknjižnih sudova i katastra. U tom slučaju, realno je i praktično i sa geodetskog i pravnog aspekta da se **zemljišnoknjižni sudovi i geodetski uredi umreže elektronskim putem tako da se dobije jedinstvena evidencija nekretnina, a da pri tome ostane na snazi sudski koncept zemljišnih knjiga.** U slučaju umrežavanja zemljišnoknjižnih ureda i katastra u svrhu uspostavljanja jedinstvene evidencije nekretnina, zemljišne knjige bi mogle i ubuduće ostati u nadležnosti općinskih sudova po principu *forum rei sitae* (po mjestu gdje se nekretnina nalazi), a katastar u nadležnosti organa uprave. U Republici Hrvatskoj zemljišne knjige i katastar i dalje su dvije odvojene javne evidencije o nekretninama, a pri tome se ne uspostavlja nova jedinstvena evidencija, uz primjenu novih tehnologija u zemljišnoknjižnom sistemu u kojem sudovi i katastar u okviru svojih nadležnosti pohranjuju podatke o nekretninama.³⁴

10. ZNAČAJ PRESUDE USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Pod tačkom 3. presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-22/16 od 06.03.2019. godine³⁵ (u daljem tekstu: presuda) utvrđuje se da član 41. stav 2. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03 i 54/04) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, a ujedno se utvrđuje da je član 58. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

U stavu 1. člana 41. istog Zakona propisano je da je upis u zemljišnu knjigu dozvoljen samo uz saglasnost osobe koja je u vrijeme podnošenja zahtjeva upisana u zemljišnu knjigu kao nosilac prava vlasništva ili nekog drugog stvarnog prava koje se prenosi, mijenja, ograničava ili briše, a u stavu 2. istog člana

³⁴ Tatjana Josipović, Elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama – početak digitalne transformacije pravnog prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj , Zbornik radova „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Mostar, 2019. godine, str. 78, 80, 83, 86. i 109. U ovom članku se izlažu rezultati digitalizacije zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj, koji mogu poslužiti i za zakonodavstvo i pravnu praksu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

³⁵ O tome detaljnije vidjeti presudu uz izdvojeno mišljenje sudije Dr. sc. Kate Senjak ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/19 od 15.5.2019. godine). S ciljem usuglašavanja Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine sa presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-22/16 od 06.03.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici od 26.09.2019. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, u kome se predviđa uvođenje nove zakonske forme "potvrđivanje (solemnizacija) od strane notara".

propisano je da odobrenje prema stavu 1. ovog člana mora biti notarski ovjerenio, osim ako se za ugovor na osnovu kojeg se vrši promjena prava zahtijeva notarska obrada.

Iz toga se može nedvosmisleno zaključiti da se presuda odnosi na nadležnost notara u zemljišnoknjižnom postupku, ali isto tako i da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine nije doveo u pitanje sudske koncepte zemljišnih knjiga odnosno da je Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, osim u pogledu člana 41. stav 2. istog Zakona.

11. ZNAČAJ NOVOG PROPISA FEDERALNOG MINISTRA PRAVDE O SIGURNOSTI PODATAKA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SOFTVERU E – GRUNT

Krajem 2018. godine federalni ministar pravde donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektronskom načinu vođenja zemljišnih knjiga.³⁶ Radi sigurnosti podataka zemljišne knjige, navedenim podzakonskim aktom sud je obavezan osigurati da se podaci iz baze zemljišne knjige uredno pohranjuju na server, i eventualno po mogućnosti suda i na dodatnom ekternom disku na kraju svakog radnog dana.

Pravno je interesantno istaći da je federalni ministar pravde, kao resorni ministar u okviru svoje nadležnosti, utvrdio isključivu nadležnost Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: organ uprave) za centralno održavanje i upravljanje zemljišnoknjižnim softverom E – grunt. Novim propisom su organi sudske vlasti i organi uprave obavezani na konkretnu svakodnevnu saradnju u interesu centralnog održavanja zemljišnoknjižnog softvera. Tako su rukovodioci zemljišnoknjižnih ureda dužni pitanja koja se ne mogu riješiti u zemljišnoknjižnom uredu suda direktno proslijediti organu uprave i zamoliti za objašnjenje i uputstvo za dalje postupanje. O tome se treba upoznati predsjednik suda. Organ uprave je dužan za pitanja od općeg interesa proslijediti odgovarajuća uputstva svim zemljišnoknjižnim uredima i starati se za to, da se postupak elektronskog vođenja zemljišne knjige provodi na jedinstven način. Ukoliko se za upis u zemljišnoknjižne uloške koriste prethodno formulirani tekstovi, ovi se na osnovu odobrenja predsjednika suda mogu mijenjati, ali i u tom slučaju organ uprave mora biti unaprijed obavješten i dati sudu odgovarajuće uputstvo, a da bi se obezbjedila jedinstvenost upisa u zemljišne knjige, koje vode nadležni sudovi po mjestu gdje se nekretnina nalazi.

³⁶

“Službene novine Federacije BiH”, broj 103/18 od 26.12.2018. godine

Treba istaći da je navedeni novi propis federalnog ministra pravde veoma značajan za ostvarivanje pravne sigurnosti, a posebno sigurnosti na tržištu nekretnina.

12. ZAKLJUČAK

Savremena evidencija nekretnina implicira tendenciju da se uspostavi jedinstvena baza podataka o nekretninama kroz povezivanje različitih evidencija (baza podataka) o njima. To je omogućeno donedavno neslućenim razvojem tehnologija u polju elektronskih informacija i komunikacija. Stvaranjem jedinstvene elektronske baze postiglo bi se automatsko ažuriranje svih podataka o nekretninama, a što je zahtjev savremenog tempa pravnog prometa i života uopće. To, međutim, po pravilu, ne dovodi do bitnih koncepcijskih promjena postojećeg sistema evidencije nekretnina, već do njegovog unapređivanja i usklađivanja sa postignutim stepenom razvoja.

Osnovna teza istraživanja u ovom radu jeste upravo u tome da ne postoje valjani razlozi za odstupanje od pravne tradicije sudskega koncepta zemljišnih knjiga i uvođenje nove i objedinjene evidencije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru organa uprave, jer je i bez napuštanja sudskega koncepta zemljišnih knjiga moguće ustanovljavanje jedinstvene baze podataka o nekretninama i pravima na njima kroz umrežavanje zemljišnoknjižnih ureda u sudsima i katastra elektronskim putem.

Sadašnje stanje evidencije nekretnina može se premostiti na taj način da se putem računarskih tehnologija sudi i službe za katastar tako umreže da se dobije jedinstvena evidencija nekretnina na osnovu i u okviru sudskega koncepta zemljišnih knjiga i uz primjenu važećeg Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.

Polazeći od ovako uspostavljene jedinstvene evidencije nekretnina, a imajući u vidu sve naprijed izložene pravne i stvarne razloge, može se izvesti nedvojben zaključak da zemljišnoknjižni ured zasnovan na sudsakom konceptu vođenja zemljišnih knjiga treba da ostane, bez prijenosa zemljišnoknjižnih poslova iz nadležnosti suda, kao nezavisnog organa sudske vlasti u organe uprave, pri čemu smatramo, da će u takvim okolnostima biti osigurana još veća pravna sigurnost, ažurnost, a svakako i tačnost podataka koji se odnose na nekretnine i prava na nekretninama.

LITERATURA I IZVORI

Jörg Weike i Larisa Tajić, Komentar Zakona o zemljišnim knjigama u Bosni i Hercegovini, Privredna štampa d.d. Sarajevo, Sarajevo, 2005.

Ilija Babić, Enes Hašić, Duško Medić, Meliha Povlakić, Larisa Velić, Komentar Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, 2014.

Bariša Čolak, Priručnik za polaganje pravosudnog ispita, JP NIO Službeni list BiH, Sarajevo, 2015.

Duško Medić, Novo stvarno pravo Republike Srpske, Izdavači: Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet „APEIRON“ Banja Luka, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, mart 2011.

Meliha Povlakić, Reforma zemljišnoknjižnog prava kao dio ukupne reforme građanskog prava, Zbornik radova „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Mostar, 2003. godine

Meliha Povlakić, Pretvorba prava na gradskom građevinskom zemljištu – Neverending story ?, Zbornik radova „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Mostar, 2019. godine

Tatjana Josipović, Elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama – početak digitalne transformacije pravnog prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj , Zbornik radova „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Mostar, 2019. godine

Mihajlo Vuković, Martin Vedriš, Đuro Vuković, Opći građanski zakonik s novelama i ostalim naknadnim propisima, Školska knjiga, Zagreb, 1955.

Hišam Arnautović, Blagoje Vesović, Zbirka propisa o nekretninama, Izdavači Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list SRBiH, IGKRO „Svjetlost“ Sarajevo, Republički zavod za javnu upravu Sarajevo, Sarajevo, 1978.

Tatjana Josipović, Zemljišnoknjižno pravo, Informator, Zagreb, 2001.

Meliha Povlakić, Transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009.

Sadik Šehić, 112 godina Gradačačkog suda (1887.-1999.), Općinski sud u Gradačcu, Gradačac, 1999.

Radenka Cvetić, Savremena evidencija nepokretnosti, Izdavač „3D+“ Beograd, Novi Sad, 2009.

III. kongres o katastru u BiH s međunarodnim sudjelovanjem 02.12.-04.12.2015. u Mostaru, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, Stjepana Radića 3, Mostar, www.gdhb.ba

IV. kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem 29.10. do 31.10.2019. godine u Mostaru, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, Stjepana Radića 3, Mostar, www.gdhb.ba

Đemaludin Mutapčić, IV kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, Časopis Pravna misao, Sarajevo, broj 11-12, 2019. godina, str. 97. i 98.

Slavica Krneta, Primjedbe povodom Nacrta zakona o premjeru i katastru nekretnina, Advokatura Bosne i Hercegovine, br.33-36/1983.

Dragoljub Simonović, Reafirmacija zemljišnih knjiga, Pravni život, Beograd, broj 10/1998.

Klaić B., Veliki rječnik stranih riječi, ZORA, Zagreb, 1972. godine.

Merdžana Škaljić, Uloga i značaj latinskog tipa notarijata u oblasti stvarnih prava u Bosni i Hercegovini, CJP Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, 2014.

Program pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 84/18)

Program notarskog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 61/02)

Zakon o premjeru i katastru zemljišta (Službeni list SR BiH, broj 14/78)

Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 58/02, 19/03 i 54/04)

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH, broj 35/05)

Zakon o stvarnim pravima (“Službene novine Federacije BiH, br. 66/13 i 100/13)

Zakon o premjeru i katastru nekretnina (Službeni list SRBiH, br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i Službeni list RBiH, br. 4/93 i 13/94) koji se primjenjuje kao federalni propis na osnovu člana IX.5.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08)

Zakon o katastru Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 60/11)

Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 38/05, 22/06, 63/10,72/10, 7/13 i 52/14)

Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-22/16 od 06.03.2019. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/19 od 15.5.2019. godine)

Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP-4077/16 od 11.10.2018. godine, dostupna na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine www.ustavnisud.ba

Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP-313/16 od 11.05.2018. godine, dostupna na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine www.ustavnisud.ba

IMPORTANCE OF PERFORMING LAND REGISTRY WORK IN THE DOMAIN OF THE JUDICIARY

Abstract

A very important and current issue from the legal point of view (legal security, confidence in land registry, etc.), is whether the Federation of Bosnia and Herzegovina will leave the judicial concept of land administration and transfer it into the jurisdiction of the executive branch?

Namely, in searching for an answer a numerous discussions were led, but mostly among the geodetic profession, while the legal profession hasn't been sufficiently heard on this matter so far.

Recognising this deficiency, Federal Minister of Justice Mato Jozić has proposed, after the Draft Law on Survey and Property Registration was adopted on 23rd December 2015, public discussion to be held involving primarily legal professionals in this area (both practitioners and theoreticians).

Therefore this paper is a contribution to the public discussion on the Draft Law on Survey and Property Registration with the aim to stress, above all, the enormous responsibility for abolishing the land registries administered by the municipal courts as independent judicial authorities.

The current situation of land records can be bridged in a way to apply computer technologies to network courts and cadastres in order to have a unique records on the properties based upon and within the judicial concept of the land registration and by applying the present Law on Land Registries in the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Key words: court, land registry, cadastre, cooperation, networking, digitalization.